

## Lo filh prodigue

Tres amijas, Brigida, Bernadeta e Berenguiera bevon lo tè en vila. Parlan de lors filhs.

**Brigida**- Mas paubras ! Aqueste dimenge, aviá un repas de familia...

**Bernadeta, Berenguiera** (*interessadas*) - E adonc, coma quò era ?

**Brigida** - Chau pas me'n parlar. Mon filh es estat desavenhe coma n'i a pas.

**Berenguiera** - Perqué dises aquò ?

**Brigida** - A passat son temps a criticar mos plats.

**Bernadeta** - Mon Dieu ! Mon filh es parier. Totjorn a se plànher !

**Berenguiera** - Ieu, lo meu, lo vese pas sovent, mas quand lo vese, quò es una flor !

**Brigida** - Lo meu me deçaup plan. M'a ren ofert per mon anniversari.

**Bernadeta** - Lo meu tanpauc. Quala deçaubuda per daus filhs qu'avem tan bian coconats.

**Berenguiera** - Lo meu m'a achaptat una baga que còsta que lo diable e m'a convidada dins lo melhor restaurant de la vila.

**Brigida** - Mon tròç de filh m'a anonciat que s'era fach licenciar de son trabalh porque se podiá pas levar los matins. Quala generacion !

**Bernadeta** - Lo meu a ren pus dins las pòchas. A minyat tots sos sòus dins los juecs a gratar.

**Brigida** - E tu Berenguiera, onte es ton filh ? Onde trabalha per te far aitau daus presents ?

**Berenguiera** - E ben, me vòu pas dire exactament. Es tròp modeste sens dopte. Mas sabe que son entreprise lo lòtja e lo noirís per ren e que i a quauqu'un per li portar a minjar tres còps per jorn. Sabe tanben que pòt se permenar e far de l'espòrt dins sa jornada.

**Brigida** - Que quò pòt èsser coma empresa ? Onde quò se tròba ? Ton filh podriá l'i far entrar lo meu.

**Berenguiera** - Sabe mas que quò es un grand domeni bian gardat a costat d'Usercha. Mon filh m'a dich que i aviá de las belas tors coma a Carcassona.

**Bernadeta** - Deu èsser gardian a la preison d'Usercha.

**Berrenguiera** - Pusleu oficier, estant donat lo gente unifòrme que pòrta sus las fotos que me manda.

**Brigida** - Ieu qu'aime tant lo blau !

**Berenguiera** - Mas, es pas blau son unifòrme. A de las bravas raiadas rosselas e negras.

**Bernadeta** (*Fruncís las ussas.*) - E quand te ven veire, es vestit aitau ?

**Berenguiera** - Non pas. Pòrta totjorn un costume negre e de las chauçaduras blanchas e negras coma un òme d'afars. Mas, es modèrne, sabetz. A un gente bracelet connectat a una chavilha.

**Bernadeta** - Vese, vese.

**Brigida** - Ieu tanben, vese.

**Caroline Pierrefitte (502), Lucie Rabier (502), Charline Vialle (504)**

## **Doas femnas a la mòda**

**Sílvia e Veronica** son assetadas sus un banc dins un parc.

**Veronica** – Adieu Sílvia.

**Sílvia** – Adieu Verò.

**Veronica** – Quò vai, vielha carna ?

**Sílvia** – Òc-plan, e tu, vielha birga ?

**Veronica** – Coma una jòuna.

**Sílvia** – L'autre jorn, agachava una passamòda a la television. Pòdes pas imaginar l'rror !

**Veronica** – Que vòles dire ?

**Sílvia** – Los vestits eran tot trauchats, tot eissebrats. I aviá ren de brave. Tot era trop bel.

**Veronica** – Mon Dieu ! Mas onte vai lo monde ?

**Sílvia** – Plan bona question !

**Veronica** – Ten, agacha aquela tròç de drollassa !

**Sílvia** – A ieu ! A be meschant biais ! Quala tenguda ! Manca la meitat dau teissut. Es quasi nuda.

**Veronica** – Òm li vei l'embonilh. Deguna decéncia. (*Mòstra dau det quauqu'un mai.*) Agacha l'autre, alai, sas brajas son talament eissebradas que diriatz daus cortissons. Òm li vei la reja dau cuol.

**Sílvia** – La jounessa d'aura vau pas la jounessa d'autrescòps.

**Veronica** – E aquel d'aquí, a de las brajas talament belas que podriatz i far chabir una vacha lemosina.

**Sílvia** – Òc, e òm li vei lo malinon.

**Veronica** – De mai, son chamiset es a l'aras daus tetès.

**Sílvia** – E sas chauçaduras. Mesma ieu que sei una femna, sei jamai estada pincada tan naut. Sus sa platafòrma, diriatz que marcha sus de las bricas.

**Veronica** – Ten, agacha aquela d'aquí. Sembla una tuaira en seria.

**Sílvia** (*Chucada.*) – Es blanca coma un linçòu e a los uelhs tot negres !

**Veronica** – Es tota vestida de negre ! Deguna color ! E sos coliers son talament gròs que me sembla que sa testa vai tombar per terra.

**Sílvia** – Crese qu'a daus claveus sus las chauçaduras.

**Veronica** – A ieu me fai paur. Si m'agacha dins los uelhs, me'n vau en córrer.

**Sílvia** – A ton atge ! (*Se bòta de rire.*)

**Veronica** – Trufa-te, ten.

*Un novel dròlle passa e las doas femnas ne'n badan dau bec.*

**Sílvia** – Lo melhor per la fin !

**Veronica** – Quò es segur. Lo paubre, se traina coma un grapal. A pas la fòrça de se téner drech.

**Sílvia** – Enquera un d'aqueus jòunes que demòran en pijama tota la jornada.

**Veronica** – Aquela jòunessa qu'a ren a far de tot un jorn e que pren quitament pas la pena de se vestir.

**Sílvia** – Te pòde dire que aimariá pas que faguessa partida de ma familia. Urosament, chas nosautres, quò marcha pas aitau.

**Veronica** – I a quauqua ren d'escrich sus son tròç de pijama.

**Sílvia** – Prenam las lunetas !

*Las doas femnas bòtan los lunetas sus lo nas.*

**Veronica** – Agachem aquò... (*Legís.*) Me...fo... te... de ... tot ! (*Vei que son amija chamja de color.*) Que t'arriba ?

**Sílvia** – Mas...mas...quò es...quò es..

**Veronica** – Ses malauda ?

**Sílvia** - Quò es mon pitit-filh !

**Veronica** (*Se trufa*) – Ma paubra, chaudrà lo téner un pauc mielhs !

## **Quand Marceu e Marcela davalan a Tula**

*Marceu e Marcela, un vielh coble de las Monedieras, son davalats a Tula per far las comessions. Se tròban a costat de la catedrala*

**Marceu** - Per mon arma, que quò es tot aquel bruch ? Urosament que sei meitat sord ! E tu Marcela, quò vai ?

**Marcela** - Quò vai pas ! Lo bruch me traucha las aurelhas e quò pudís tant coma lo femorier dau vesin. Me soveniá pas que Tula era una vila tan craunhosa. E lo monde son be òrres ! (*Mòstra dau det un Tulaud*). Ten, agacha aquel jovent alai que fuma. Mas, qual atge pòt aver ?

**Marceu** - Anem li demandar de nos guidar. Sei completament percut, ieu. Dempuei cinquanta ans que sem pas venguts ! (*Crida après lo jovent*). Tu, alai, vene, vene !

**Marcela** - Mas barra-la ! As vist coma li parlas ? Quò es pas una vacha !

*Marchan a la rencontra dau jovent que fuma en agachar per terra.*

**Marcela** - Adieu. Desencusa-me mon grapal, davalam de la montanha e ...

**Tomas** (*Leva la testa*) - Qui me parla aquí ?

**Marceu** - Nosautres ! Avem besonh de tu.

**Tomas** - Que vòlon los dos vielhs ?

**Marcela** - Doçament lo goiat, parla-nos coma chau. Volem ton aida. Cercham un sochier. Devon pas mancar dins una vila aitau importanta.

**Tomas** - De que ? D'onte venon aqueus dos ?

**Marcela** - Davalam de las Monedieras. I a ren pus alai. Pus de sochier, pus de faure, pus de posador... Quò es per aquò que venem a Tula.

**Tomas** - Sabe pas de que me parlatz.

**Marcela** - Ten Marceu, agacha ! I a una segonda catedrala ! N'aviá jamai vist una aitau !

**Marceu** - Mas, Marcela, quò sembla pas una egleisa. Quò deu èsser quauque chastel.

**Tomas** - Quò vai pas ? Quò es la tor administrativa !

**Marcela** – Plan interessant ... bela estructura... Mas lo monde devon n'aver lor aise de montar los eschaliuers.

**Tomas** – Mas quò vai pus ? I a un monta-davala !

**Marceu** – Mon ptit, cercham tanben un rodier, que devem remplaçar una ròda de nòstra basta.

**Tomas** – En quala annada vivetz ? Quò exista pus ciò que me demandatz.

**Marcela** – De segur que quò exista. Quò es tu que i coneisses ren. Sens basta, coma amassas tas trufas ? (*Tabasta sus la testa de son òme*) Te sovenes Marceu, me chaliá tanben una peça per ma machina a cóser. Deu be i aver una quincalhariá endacom.

**Tomas** – Podetz anar chas *Dartí*. Fan tot l'aparelhatge domestic, tot ciò qu'es electric.

**Marcela** – Qui te parla d'electricitat. Las machinas a cóser marchan emb los pès !

**Tomas** – Emb los pès ? Me prenetz per un neciòt ! Mai los chinés coson emb las mans.

**Marcela** – Tot aquò es ben embestiant. Òm tràba ren pus dins aquel país. Mas, miladieus, i a ben enquera daus endrechs per minjar... de las auberjas ?

**Tomas** – Per minjar ? Aqueste còp vos pòde aidar. Podetz anar a *L'Abadiá*. Quò es a costat.

**Marcela** – Sabiá pas que los monges eran enquera aquí. Mas quò tomba bian. Ieu que voliá pas pagar trop char, chas los monges minjarem per ren.

**Tomas** – De quaus monges parlatz ? I a pas de monges a *L'Abadiá*. Quò es un cafè-restaurant. Quò es lo primier còp que rencontre dau monde coma vosautres.

*Calcula un ptit moment puei leva los braç e se bòta de rire.*

**Tomas** – Vese, vese, vos trufatz de ieu. Quò es una camerà esconduda. Quò es per Òc-Tele !

**Matteo Buisson, Maxim Lesueur, Lily Marouby (504)**

## Ecología punitiva

*Un dròlle eissàia de botar una peira dins lo petador d'una veitura de policia aparcada dins una charriera. Un òme arriba.*

**L'òme** - Genta veitura, mon enfant.

**Lo dròlle** - Adòre aquelas colors, blau, blanc, roge.

**L'òme** - Supause que quò es la veitura de ton pair.

**Lo dròlle** - Non, malurosament, aquela de mon papà es pas tan brava.

**L'òme** - Sabes a qui aparten ?

**Lo dròlle** - De segur, quò es marcat dessús ! Po-lí-cia.

**L'òme** - E de segur ses atrapat de botar una peira dins lo petador. Benleu vòles un còp de man ?

**Lo dròlle** - Plan mercés, setz fòrça avenhe, mas i arribarai tot sol.

*Contunha son afar mas i arriba pas e quò comença de li prure. D'aquel temps, l'òme demòra a costat.*

**Lo dròlle** - Per mon arma, auriá degut portar un martel.

**L'òme** - Pòde benleu te'n anar querre un ?

**Lo dròlle** - Quò es pas la pena. Vau donar un bon còp de pè. Quò devriá achabar per l'i entrar.

**L'òme** - As pas paur de te sangolhar las mans e los vestits ?

**Lo dròlle** - Quauqu'un que trabalha deu pas crànher aquò.

**L'òme** - A perpaus, perqué fas aquel travalh ?

**Lo dròlle** - Quò es la Mairariá que me manda.

**L'òme** - La Mairariá ?

**Lo dròlle** - Òc-ben, avetz pas legit la darrier bulletin municipau ?

**L'òme** - Si-ben, mas parlava pas daus petadors de las veituras de policia.

**Lo dròlle** – Lo maira a botat en plaça un programa per luchar contra la pollucion automobila dins nòstra vila.

**L'òme** – E adonc, fas ton pítit geste eco-ciutadan.

**Lo dròlle** – Avez tot comprés. Aquela veitura es vielha coma chamin e fuma negre coma la chaminada d'una usina de la revolucion industriala. Emb la peira, fumarà pus.

**L'òme** – Mon pítit, as pas pro plaça per trabalhar coma chau. Vau desplaçar la veitura per la botar sus lo parcatge dau comissariat.

*Lo dròlle leva la testa vers l'òme, un pauc mautranquille*

**Lo dròlle** – Mas, es barrada.

**L'òme** – Quò es pas un problema.

**Lo dròlle** – Anatz pas petar un carreu tot parier ?

**L'òme** – Pas besonh, ai las claus.

**Lo dròlle** (*Bretoneja.*) - A, a, a... avetz las claus ?

**L'òme** - Ai las claus.

**Lo dròlle** (*Tot palle*) - Las avetz panadas au proprietari ?

**L'òme** (*Emb un large sorire*) – Quò es ieu lo proprietari.

**Lo dròlle** (*Sap pus onte se botar*) – Vos, monsur ?

**L'òme** (*Emb un brave sorire*) – Comissari Darnauguilhem. Anam poder parlar de tot aquò din mon bureu. L'ecologia m'interessa plan.

**Anas Bouzakraoui (509), Mathieu Vauché (504)**

## **Los chaçaires dau dimenge**

**ESTEVE** – E Joan, tròbas pas que quò comença de far negre ? Fariam mielhs de tornar a l'ostau.

**JOAN** - Sabe pas. I vese pas mai lo jorn que la nuech e mai en plen solelh me sembla que i a de la bruma.

**ESTEVE** - As pensat a anar veire lo metge ?

**JOAN** - Ses pas un pauc fadard ? Per que me defenda de chaçar.

**ESTEVE** - As rason, emb lo punt roge sus lo fusilh avem pas mestier d'aver daus uelhs de busa.

**JOAN** - Vòles pas te pausar cinc minutás per beure un còp ?

**ESTEVE** - As quauqua ren per beure ? Ieu ai totjorn un bon remontant, mai que mai quand fai freg.

**JOAN** - Ieu ai totjorn una granda botelha d'aiga.

**ESTEVE** - Mas es sala ton aiga, es tota rossela !

**JOAN** - Segur, quò es dau pastis. Ieu beve jamai d'aiga tota pura ; quò es pas bon per la santat.

**ESTEVE** - Ieu vòle pas de pastis ad aquela ora. Es trop leu, e puei n'ai pro begut a miegjorn.

**JOAN** - Ieu a miegjorn n'ai mas davalat cinc o sieis veires. Quò es pas aquò que me vai far mau e dempuei miegjorn los ai eliminats.

**ESTEVE** - Òc, mas tot parier as begut ton aise de vin, que as degut far prangiera pendent doas oras.

**JOAN** – Mas quò es pas a causa dau vin, quò es a causa de la marcha d'aqueste matin !

**ESTEVE** – Mas, sem pas sus una rota aquí ?

**JOAN** – Espera, vau surtir ma lampa... Si-ben, sem sus una rota. Vese las linhas blanchas.

**ESTEVE** - Miladieus, vai enquera chaler surtir las cartochas dau fusilh.

**JOAN** - Ses fadard. Si tombam sus una bèstia, aurem pas lo temps de las tornar botar.

**ESTEVE** – Agacha ! Mon chen a levat quauqua ren !

**JOAN** - Zo vese !

*Joan tira un còp de fusilh puei cor per veire sus que a tirat.*

**JOAN** - Per mon arma ! Qu'ai fach !

*Esteve cor ilh tanben per lo rejúnher.*

**ESTEVE** - Of, quò es mas un VTT. Avía paur que aguessas tuat mon chen !

**JOAN** - Me chau vertadierament anar veire lo metge daus uelhs, ai cregut que quò era un cerv. Mas, quala idèia de far dau VTT en plena nuech e de mai sens los lums !

**ESTEVE** – M'es d'avis qu'aquel tròç de ciclista aviá trop begut. E après dison daus chaçaires !

**Cédric Meyrignac, Alexandre Panoussian (602)**

# Chas lo metge

**Doctor Anna Delpastre**

**Monsur La Crotz Marceu**

**Madama La Crotz Jana**

**Marceu** - Ten, quò es un novel metge. De segur, una femna...

**Lo metge** - Adieu-siatz. Monsur e Madama La Crotz, quò es vòstre torn. 'Chabatz d'entrar. (*M. e Mma La Crotz entran*)

**Marceu e Jana** - Adieu-siatz. (*M. e Mma La Crotz s'assetan en fàcia dau Doctor Delpastre*)

**Lo metge** - Monsur La Crotz, que pòde far per vos anuech ?

**Marceu** - Lo bas de l'eschina me dòu dempuei quauques jorns.

**Lo metge** - A ! Laissatz-me agachar.

**Jana** - E ! Esperatz doctor ! Dàus còps m'arriba d'aver lo nas que pissa coma una coada sens rason, quò es greu doctor ?

**Lo metge** - Setz aquí per Monsur, laissatz-me agachar.

**Jana** - A ! Mas, Doctor, escotatz-me un pauc, quò dura dempuei mai d'un jorn, posche coma un chat enrumat, comence de portar pena. (*Marceu quilha los uelhs devers lo ciau.*)

**Lo metge** - (Exasperat) Bon e ben, vos escote, anatz-i, desenvolapatz.

**Jana** - Lo ventre me dòu, la testa me dòu, me sei regdesida, los uelhs me dòlon.

**Marceu** - Ben, Jana, sens te comandar...

**Jana** - Barra ta gargamela si te platz ! Quò es plan important.

**Lo metge** - (Sarcastic.) A ! Mas, Madama, seriatz pas un pauc ipocondriaca ?

**Jana** - Non mas, per qui me prenetz ! Cresetz èsser una especialista e ben crese pas, ma pitita dama, e ieu ai passat mai d'annadas a l'ospitau que vos pendent tots vòstres estudis.

**Marceu** - Mas Jana, quò es normau, ses ipocondriaca, as passat la meitat de ta vita alai.

**Lo metge** - (Marmusa. ) Z'aviá ben dich.

**Jana** - Barra ton clapeton ! Sei pas ipoc...

**Lo metge** - (*La còpa.*) Calmatz-vos madama. (*Visar de bana emb Marceu.*) Vos cresem.

**Jana** - Non mas, comprenetz pas. Ai enveja de badar, l'eschina me dòu, sei en meschant estat.

**Marceu** - E si de non, per mon eschina ?

**Lo metge** - Desolat Monsur, me vau ocupar de la dòna d'en primier, quò es que... sabetz... (*Enauçament de las ussas.*)

**Jana** - Òc, onor a las femnas, t'an jamai après la cortesiá ?

**Marceu** - Segur, mas lo rendetz-vos es a mon nom. Quò es totjorn parier, ne'n i a ren mas per tu. Eram venguts per ieu Jana, en cas que l'auriàs oblidat.

**Lo metge** - N'i a pro ! Podem parlar tranquilles ?

**Jana** - En mai d'aquò, doctor, ai pas mas lunas dempuei sabe pas quant de temps. Quò comenca de me far portar pena.

**Lo metge** - (*Balançant.*) Madama, avetz pensat a far un test de grossessa ?

**Jana** - Non...mas non, quò es pas aquò lo problema. Sabetz, un dròlle quò a tot plen de bacterias. Non mas non...

**Marceu** - Tot suau Jana, quò es pas tan greu qu'aquò. De tot biais, i a pas de pair.

**Jana** - De segur que i a un pair Marceu, los nenets se fan pas tots sols.

**Lo metge** - Coma ? Un pair ? Pas de pair ? Felicitacions a vosautres.

**Marceu** - Que ?! Mas, pas ela !

**Lo metge** - Perqué pas coma vòstra femna ?

**Marceu** - Ma femna, ela ? Mas non, pusleu morir, quò es ma sòr. (*Marceu e Jana s'agachan en rire.*)

**Jana** - A mas non, ilh, quò es mon frair.

**Odile Courtois, Mathew Dupré, Clara Prost (602)**

# Las clampas de Ventadorn

**Berta** - Qual aise ! Quò me sòbra de gensar aquela sala tots los jorns !

**Anhès** - Chau pas me'n parlar. L'eschina me dòu coma si aviá montat cinquanta bòtjas de blat a la poncha de la tor bela dau chastel.

**Berta** - Aquela tròç de sala es tan lonja coma la lista daus galants de la vescomtessa !

**Anhès** - E tan craunhosa coma ela...

**Berta** - En parlant d'aquò, l'ai visda partir tota sola dau costat de l'escudariá i a un pítit moment.

**Anhès** - Ò ! E qual es lo chaval dau jorn ?

**Berta** - Pareis que quò es lo novel abbat dau mostier d'a costat.

**Anhès** - Quò anirà mai regde per esfaciar sos pechats.

**Berta** - E nòstre brave vescomte , nòstre char Eble, es benieu a peschar ilh tanben ?

**Anhès** - Mas quò es pas lo mesma peisson...

**Berta** - Sem be finas per de las pauchas !

**Anhès** - Sem divendres, es a la chaça au cerv.

**Berta** - Dau temps que sa femna es a la chaça aus òmes !

**Anhès** - Vai enquera tornar emb un gente parelh de banas.

**Berta** - De que pimpar la sala que netejam.

*Òm auva una musica.*

**Anhès** - Ò ! Quò i es ! Quò tòrna començar ! Aquel tròç de Bernart nos chanta la mesma melodia tots los sers a cinc oras.

**Berta** - Es mielhs reglat que lo jal dau vilatge.

**Anhès** - Dau mens lo jal chanta coma chau e quò dura pas tant de temps.

**Berta** - Comprene pas perqué totas las corts d'Occitània vòlon l'aver a tot pretz.

**Anhès** - Quò es ben lo sol que siaja surtit de l'escudariá de la vescomtessa.

**Berta** - Bernart de Ventadorn... Quò m'estonariá que dins mila ans quauqu'un parlessa enquera de ilh !

**Anhès** - Ten, a perpaus, lo baile t'a pagat ton salari ?

**Berta** - Emb qual argent ? Lo que pana o lo que lo vescomte li balha ?

**Anhès** - Doçament ! Aquela bèstia es totjorn a l'espera darrier las pòrtas.

**Berta** - Deu aver segut son mestre a la chaça ; quò li fai un chen de mai.

**Anhès** - Un chen per li lecar las mans mas un rainard per li voidar lo jalinier.

**Berta** - E Ebleton, es a la chaça ilh tanben ?

**Anhès** - Non pas. Es au jardin coma sa novela nòvia. La paubra a enquera pus meschant biais que totas las autres.

**Berta** - E sabes quala quò es ?

**Anhès** - Quò es la novela bujadiera que ven d'arribar au chastel.

*Berta comença de blanchesir.*

**Berta** - E coma es ?

**Anhès** - Es bòrlha, tota tòrta, a una verruja sus lo nas e sent pas l'aiga de ròsa, si veses çò que vòle dire...

*Berta blanchesís enquera mai.*

**Anhès** - Ten, a perpaus, m'as pas dich que ta filha aviá una verruja sus lo nas ? Chaudriá pas que quò se donessa...

**Samia Bouissafsaf, Emmi Oriot (708)**

